

0-16

-8/33 J.P.M. Malatši

Matswalo

1. Mosadi xe ele moina xona le malaô le dikiletšo tša boithswaro bya xaxwe. Xomme xa ka ele mediro kamoka ye e šômixwaxo ke basadi ba eseng ka balima e šongwa ke mosadi wa moima. Xape xa xona pōifō ya kotsi ko moimana. Mosadi wa o hlala koba o ila dijo tše dingwe xomme a ka ja tšeô pelo ya xaxwe e di tsōmaxo. Mo xong xe le baka le le kxaufsi o iletšwa ko ja kudu le ko ja dijo tše monate. Xomme ko boifswa xore ngwana a ka xola kudu kudu xomme xwa direxa kotsi mohlang wa pelexo. Xomme a ka nwa byalwa kudu xore ngwana a tle a thšabe ko nwa ka xe ele byobodila. Xape o ja dijo tše npe tše byalo ka moroko xore ngwana a se dirate. Mosadi wa moina xa dumelelwa ko le be lela diphōfōlō kamoka xe ele moima. Ke xore seo a se imilexo se ka a bela phōfōlō ye.
2. Xape a ka lwala bolwetši bya kabelō ya phōfōlō yeo. Xomme le ko ja xa dumelelwe ko ja nama ya yōna. Diphōfōlō tša ko iletšwa ke tše thšweni, kxabō, mmotla, pela, kubu, tlōu, lekwēlōlō le tše ding. Moima xa tsēnē šakeng la dikxomo ko fihlela ngwana a belexwa xape a tloxela ko nyanya. Ke xore dikxomo di ka welwa ke kotsi. Xomme kiletšō ye e dirwa mašekeng a diruwa kamoka. Le thšemong ya motho yo mong xa a tsene xe e se thšemong ya xaxwe. Xape le xona o tsena ka dihlare. Mo kiletšōng ya moima e wela le monneng wa xaxwe. Ke xore monna wa mosadi wa moima xe mosadi a iletšwa dilō tše ding monna le ena o iletšwa tše ding ko feta mosadi. Monna xa x swanela ko ya mokxōšing wa dira. Ke xore a ka se boye ntweng yeo. Xape mokxōšing wo byalo ka wa tau a ka ya

Ser 634

3. eupya xe a hlaba tau ka lerumô a seke a ana mphato wa xaxwe Le mokxôšing wa tlôu xa dumelelwa xo ya. Xaele kiletšô ya makxoši wa tlôu o šôrô kudu kudu xobane ka tlou e tle ka hlalla ena fela xare xa banna kamoka. Le nare e byalo xoba thšukudu. Moimana o e kapeša ka mokxwa wo mong. Xe ele moima ana le kobo e tee ya letlalô o a peša mpa fela xomme môkôkôtlô wa se a pošwe selo. Mosadi wa moima xa swanelwa xo dula xare xe batho bao eseng ba lapa laxaxwe xoba baeti. O phela motseng wa xaxwe fela ka xo thšaba makxoma, mo metseng ye mongwe. Makxoma ke bošula byô bô ka diraxo kotsi xo se se imilexo ke mosadi yô. Xape makxoma ke selo seo se diraxo kimo ya mosadi. Xe mosadi a thoma xo ima o e plelea xoba ona le makxoma xe batho ba sešo xo tseba. Mosadi wa makxoma xa dumelelwe xo bona xoba xo ya mo xo naxo le motho yo a lwalaxo, yo moxolo xoba yo monyane. Xe a ka ya xo bona molwetše a se bolele ke xona molwetši o tla hwa le xe abe a tla phela. Xape le monna wa mosadi wa
4. makxoma xoba wa x moimana o tsene mo kiletšong ye. Xe xo ka hwetšwa motho wa makxoma a tsene molwetšeng xomme molwetše a hwile xona ke molato wa hlôxô ya motho. Motho wa makxoma xa dumelelwe xo kuka ngwana wa mosadi yo mong xe e se xe a ka e polela pele xa batho seo a leng sona. Xomme le papaxo ngwana o dira byalo xe a tseba mesepele ya xaxwe ye nebe ka ntle xa mosadi wa xaxwe. Moima o phela xae xa xaxwe. Xomme xe mosadi a senyaxelelwa xa ntši xomme xo hweditšwe xoba molato ke wa batswadi ba xaxwe ka ditaola xona moimana o swanetše xo phela xa mmaxwe xo fihla a belexa xoba a pholoxa ka xe ele yona polelo ya xe mosadi a tsene pelexong xoba ntlong.

Moima xa kopane le monna wa xaxwe. Xaele thswaro ya mosadi wa moima e fapane fela ka tsela ya mabapi le dintwa. Xe mosadi ele moima xe a ka dira kotsi xoba a roxa monna wa xaxwe a ka seke a itiwa ke monna ka baka la boimana bya xaxwe. Xomme ka ntle xa faô xa xona thswaro yengwe xomme ke xona kxodišô mo xo ena ke ya xo boifa kotsi fela.

5. Xomme o bidiwa ka leina la bokxekolo. Xomme o fiwa dijo tše molebanexo. Xe moima a kxopela se šele e ka fiwa xe e se se ilexo. Moima ona le maatla a xo dira se makatsang batho byalo ka xo lema le xo rwala merwalo e boima xoba xo sepela leêtô le telele xaxolo. Moima a ka dira xoloka. Xa bône se fihletšexo ba bangwe. Xa tsebe tše tlaxo direxa a sešo dibôna. Ditoro tša xaxwe di byalo ka tša batho kamoka. Xo ka lemoxiwa xore ngwana e tla ba mong ka ditaola. Xomme mo xong ditaola tša šitwa xo šupa therešo ka moraxo xa pelexo. Xe mosadi a belexa banenyana xoba bašimane a ka fiwa sehlare xore a fetoxe pepo yeo e sa ratexexo.

Mosadi a ka dira xore a bëlêxê morwa xoba mositsana ka maatla ao a sehlare ka mo xo ka baxo ke xone. Mosedi o bëlêxa morwa xoba mositsana eseng ka xo sehlanatšexe xaxwe. Xomme xa dire fao ka baka la se a seřaxo xoba se a se bonaxo xomme nka baka la kotsi xe a belexa mošimane a sa motsome xoba ngwanenyana a sa motsome. Popexo ya ngwana e ka se kxonwe xo fetošwa xe e se ngwana wa monna wa mosadi. Kopanô e tee e a kxona xo imiša. Monna ye mong o a dumela ye mong o a xana. Pale ya matsatši xa e tsebye xe e se dikxwedi fela. Xape xantši le tšona dikxwedi xa ditsebye. Matsatši xa a balwe xo nadiwa dikxwedi fela. Lebaka la pelexo xa le tsebye xomme le tšwelela byalo ka kotsi xo mosadi.

Ser 634

Xa ntš'i basadi ba belexa maetong le mešomong kxole ba
~~haxi~~ maxae. Xomme xa xo mowi mi dihlare xe e se xe moima
 ele mosadi yo a diraxelwaxo ke dikotsi ka mehla.

7. Ko a parwa pheko xe mosadi a ka tš'ia nako ye telele a wa
 imi. Mosadi wa moima xa a foxohiwe le xe ele xo hlapišwa.
 Xomme xape xa šidilwi xe e se katselo ya ditaole xo mosadi
 yo a direxetš'exo ke dikotsi. O e tlema matheka ke se tlamu
 ka taolo ya ditaola elexo thōkxola. Ka xo se tsebe xa matsatš'i
 x a pelexo xa xo lokišwi selo maloka le tšatš'i la pelexo.
 Xomme xa ntš'i xo tsibixwa fela xe nako e fihlile ya tšatš'i
 la pelexo. Xomme ke xona xo ka lokišwa mo pelexo e direxang
 xona. Xo lokišwa ke xo alela motswetš'i borobalo xe mosadi
 yo mong a ka ba kraufsi. Xe xo se mosadi kraufsi xona
 pelexo e ka seke ya lokišetš'wa xoele mosadi xa a pešwe
 selo mmeleng wa xaxwe.

- Xo senya xe mosadi xo dirwa ke baloi. Xe monna a ka itia
 mosadi nme mosadi a senya xa ntš'i xo tla kxolwa xoba ke
 baloi. Xaele dijo le boima xa di dumelwe xoba le kotsi, xe
 e se dijo tša xo fiša tšeo di ka fišexo ngwana fela xo ba
 le di para porana tša tša xo šupa xe ngwana a swele ka dijo.
 8. Mosadi yo a sentš'eng xa xolo ka Makxoma a metse yeo a
 ampaxx sepelaxo xo yona o a kxalwa xoba xo sōlwa. Xomme xe
 xo ka hwetš'wa xoba makxoma a o a tšwa xo baxwera ba mosadi
 elexo banna ba bang mosadi o tla rakwa ke monna xore a ye xa
 xabo, xomme monna yo a hwetš'waxo molato a lifišwa ka xo nthša
 mositsana ye mong. Se se rwelwexo ke mosadi se xopolwa
 ka moraxo ka pelexo xoba notho. Mpa e nthšixwa xa mosadi a
 thšaba molato wa seo a se imilexo xe e se tsebywexo ke monna
 wa xaxwe. Mpa e nthšixwa ka dihlare tše mehuta huta. Tše
 ding ke tša xo jexwa ele medu.

Tše ding di apewa xo noxwa metse a tšona ke moimona. Xomme se se dirwa e sale makxoma. Ke xore le baka e sale le kxaufsi xore mosadi a se hwetše kotsi ya leho. Xo nthša mpa ke molato wo mexolo kudu kudu. Ke motho a nthšitšwe mpa o a lifiwa xa tsongwa le tefa ya ya thsenyaxelelo.

9. Thsenyo e a fihlwa. Se sentšitšwexo se tla lahlwa ke mosadi mosadi mo xo ka se bonwexo ke motho. Mosadi yo a nthšitšwexo o swanetše xo alafira ke monna yeo ka xo mo nyakela dihlanga ko dingaka.

Pêlêro. Xo bêlêxêlwa ke ngwaxong xoba ngwaxaneng wa molle. Mo xo bêlêxêlwaxo xo bexwa lephoko. Xa se basadi kamoka ba tsenaxo wo pêlêxong. Xomme xo ya meloko ya mosadi elexo bao ba senaxo makxoma. Le xe motho ele mokrekolo a saka a ba xone pêlêxong xa dumelwe xo tsena pole a sašo a bolela lentšu la makxome eleng ao a tšwaxo motseng wo o a tšwaxo xona xo basadi ba baswa. Xomme xo tsena motho wa ngwana wa ngwaxa xoba bakrekolo. Batho ba makxoma le bao eseng ba lapa xoba motse woo xa ba dumelwe xo tsena. Xe xo belexa monna o dula kxorong xoba krole le fao pêlêxo eleng nthse. Mosadi yo mong le e mong o a thuša pêlêxong xe a sena makxoma.

10. Mo pêlêxong xo thuša fela bao eleng ba thari tše pedi xoba xo isa pele. Keele thuto ke ya pêlêxo fela. Mahlale a xo belexiša ka diatla ke xo hlarsnotša fela diatla ke mmeleiši xore ngwana a wele diatleng tšaxaxwe, xomme a se wele fase. Ba belexiši xe ele mosadi wa diraxaletšwexo ke di kotsi ke xone o swanetše xo šomiša hlare se bitšwaxo serôkôlô. Xe pêlêxo e diera xo ka tsibišwa monna xore a tsome ditaola ke xona xo phaswe pheko yeo e swerexo pêlêxo. Xe ngwana a phekaxane mmelelexiši o swanetše xo hlape diatla a tseng matsoxo xoba diatla xore a phekolle ngwana. Xomme mo mathateng a xo tšena bootsa, bya mosadi le boloi bya batho ba bang, le xe ele badimo.

Ser 634

~~immax~~ lemeloko ya mosadi ka pelaelo tsa bona ko ngwana wa bona xe nyalo e sa fela. Xe mosadi a hwa a sa hunoliwa xa ko tsela ye m ngwana a ka phološwako ka yona. Xe mosadi a hwa a belexile mo xong le ngwana a ka bolawa xoba a fiwa mmaxo mohu. Xe ngwana u x so tso bëlôxwa o hlapišwa ka

11.

sefako, ke xore metse a xo tonya. Lmelexiši ke ena a ripaxo xupe a tlemaxo kala. Xomme e ripywa mphaka ya tlangwa ka lanti. Mašalala a mohlana a e pelwa fase moo mosadi a tlaxo ko ya xona a ntšetša dithšila xe a sale ka ntlong.

Mafahla e xo polwa ka polifô ye kxolo. Xe motho xe a na le mosadi xomme a bo a xa bedi xoba mafahla o thšoxa kudu kudu. Xe mosadi a tsene ntlong xomme a pholoxa xoba a bëlêxa magahla ke xona basadi ba tla tsibišiši monna xore motswetši o boile xa bedi. Xomme o tla botšišiša xore keeng xoba o boile kang. Xomme lentšu laro ke lerumo te thšaxana. Ke xore mošimane le mositsana. Xe ele mathomo a bëlêxa o tla laela ba bëlêxisi xore ba bolee thšaxana. Thšaxana ke xore serotwana sa xo rwala tsa xo ja. Byalo xo tla laelwa mmaxo mosadi xore a be xona polong yo ya thšaxana. Xomme babo

12.

lesoxana xoba monna ba swara ka hloxo x xomme ba bo mosadi ba swaraka maoto. Ke xona ba bolaya. Xe ele la bobedi xe mosadi a dira byalo ko bolawa lerumo ka yona tsela yeo. Xomme polaô ye e bitšwa mafelela ntlong. Moxong xa xo tsibišiši monna. Xe mmaxo lesoxana le mmaxo mosadi ba boifa ko bolaya mafahla ka diatla ba nwiša maswi a lebase a sa fiša xore a bolawe ke ona. Xe mafahla a sa hlamatšexe ba bolaya kamoka xomme ba tsibišiša monna xore mosadi xa boa xa botse. Xomme bana kamoka ba fihiwa ka ntlong ka xe ele mafelela ntlong. Xomme xo kopolwa xore mafahla a tlišwa ke baloi. Xe yo nong a sa bolawa xo tla hwa monna. Pêlêxo ye e sa tsebyaxo e dirwa ke baloi.

Ser 634

13.

Mosadi o tšea matsatši a mararo xoba a mane le xe ele beke xore a tšwe ka ntlong. Xe mosadi a le ka ntlong ka moraxo ka peleho xa xo a dumelelwa monna xo tsena. Xe a ka tsena a ka direxelwa ke kotsi. Ke xore o tla hunaxana maoto le matsoxo a ~~xi~~ šitwa xo sepela. Mohlang mosadi a tšwa ntlong monna o swanetše xo alafiwa. Ke xona mosadi a ka kopana le batho. Xomme ke xona mo a tlaxo bona xoba xo tseba xe ngwana e sa wa xaxwe. Xe mosadi a sale ka ngwakong xa apêêlwe dijo mo o dijo tša batho di a pewaxo xona. Xape mollo wa xona xa o tšewe ke motho yo mong le xe ele mosadi. Dijo tša xaxwe xa dije ke motho yo mong xe e se moapii fela. Moapii ke motho wa mositsana yo a sa leka netšexo. ~~Xini~~ ~~šini~~ Xaele mmaxwe xa bonwe sefahleho ke batho ba banna. Xomme ngwana o tla tšwa a tlemeletswe matsoxo le maoto ka diphetana xoba diphekwana. Xomme mohlang mmaxo ngwana a tšwaxo ntlong ke tšatši le ngwana e rewaxo leina. Xe ngwana a lla kudu o tla laolwa ka ditaola tšeo di tlang xo bolela xore ngwana o llela leina.

14.

Xomme ke ~~xni~~ xona ~~ke~~ a loelela ~~xini~~ maina kamoka a batho ba moloko waxaxwe ba kxale. leina leo ditaola dile dumelaxo ke lona leo ngwana a le llelaxo. Ke xona ~~xgkne~~ ngwana o rewa lona. Xe a tša pele xona xo ka nyakiwa pheko a phasetšwa ke moloko wa mosadi xoba monna. Xe ngwana a ka bêlêxwa mme a se nyanye xo šupa xore mmaxwe ke motho wa seotwaa. Xomme xo tla tsibišwa monna taba ye. Ke xona monna a laele basadi ba boxolo xore ba mosekiše xoba o tseba mang. Xe a sa bolelele xona ba tla mo itia ka kxati xore a bolelele. Xa le monna a ka tsena ntlong ye motswetši xore a itie mosadi ka nnoši.

Ke xona xe a boletše ngwana o tla nyanya. Xomme monna yo o o tla fiwa molato a lifišwa. Xomme xothwe ngwana a ka seke a nyanyamatutu xa a tsebe xa se a papaxwe. Xe mosadi a sa bolele moxong ngwana o tla hwa.

15. Xe ngwana a belexwa a gokola xo ~~xxx~~ thwe o kxometši teng. Ke ~~xhnx~~ xore nmaxwe ke seotswa. Ke xona o swanetše xo bolela mo makxoma a tšwaxo xona. Xe mosadi a tsene pêlêxong mme a sa pholoxe ka pela xa ntši xo bexwa molato xodimo xa mosadi xore ke seotswa. Xomme o ~~xhnx~~ swanetše xo bolela bao ba tsebywaxo ke ena kamoka.

Ka moraxo xa matsatši a se makae xe ngwana a tšwele ntlong o tla tšiwa ke ~~xxx~~ basitsana le bašimane ba ya xo mošupa bo makxolo wa xaxwe. Ke xona ba tla šupa ngwana ngwedi ba khola ka mesebe xe ele mošimane. Xomme ba bang barema dihlare ka diletswana. Xe ele mositsana ba tla mošupa ba xaša peu, xomme ba lema fase ka moxomana. Mmaxo ngwana a ba direla dijo tše ntši, le dinô.

Ka Mmamotaxa (Mosadi)

16.

Bosea

Ka tšetši la nthla xe ngwana a etšwa ka ngwakong o a thušwa. Ke xore o a lafiwa ka dihlare xore a bonwe ke batho. Xe ngwana a rêêlwa leina mo xong xo tsibišwa badimo ba ka xae ba diolwana le maswika. Xomme mo ~~xx~~ xong o rêêlwa fela. Mmaxo ngwana o sepela le ngwane mo xôhle a yaxo xona ka mehla. Thari ya ngwane e dirwa ke papaxo ngwana. Xomme e dirwa ka tlalo la pudi xoba phôôfôlô. Mo xong thari e tšwe xo papaxo-papaxo ngwana ka baka la leina la xaxwe leo ngwana a reilwexo lona xe ele mošimane, xape le xe ele ngwanenyana xo byalo. Thari e alafiwe ka xo kxokêlêla dihlare tšeo ngwana a thušitšwexo ka tšona. Molao wa xo šetša ngwana ke xo motlotša tsôko ka mehla,

le xo mohlapiša sefshloxo. Xomme a lešwa dijo ka nako ye ngwana a ka llaxo ka yona.

- Xomme xa xo a dumelelwa xo robotša ngwana ka sekxoši xoba xo
17. kwaetša. Xe ngwana a ka robotšwa ka xo kwaetšwa x a ka xona hloxo ka mahlakoreng xoba mpa ya xaxwe ya ba lematha. Xomme xaele xo amuša xona o a mušwa nako le nako. Xe mmaxo ngwana a sena ~~mm~~ mekxato ngwana o nwišwa lebesa la dipudi. Xomme la kxoro xa le ~~mm~~ rutexe kudu kudu. Ngwana o a mušešwa ke mosadi yo mong xe a hwetšwe ke mmawwe. Xomme mosadi e swanetše xo ba mmawo mosadi xoba mmawo monna elexo yo a rataxo xo lela ngwana. Ngwana o tlwaela bana ba bangwe ka xo hlwa le bona ba mopeputši. Xomme diphang tša bana di dirwa ke xo baka tšeo ba bapalaxo ka tšona. Xape mo xong di tlišwa ke xo baka ba ledi ba bona. Malwetši a masea a tšebywa ka ditaola. Xape xantši ngwana o alafiwa ka xo phasa pheko. Bana ba batšwaxo meno a ka xodimo pele ba bitšwa mašeka. Xomme ke xore sehloa
18. ka xe xo sa dumelelwa xo tšebywa ke batho. Xomme lššêka xa le bolaiwe. Xe ele motho yo moxolo xa dumelelwe xo ya mo xoleng molwetši. Xape a loma motho ka ona xa fole ka pela. Xe menô a sa tšwa xo a phekolwa xore badimo ba lokolle menô a ngwana. Xomme xape a a lafiwe ka dihlare tša meno. Kalafu e bitšwa kxôhlêlê ya menô. Mosadi a ka amuša ngwana wa yo mong xe ngwana a hwetše ke mmawwe.
- manja a ngwana a sepela ka lelako. Xomme le loko e ka ba la mmawo n wana xoba la monna. Xe batho ba rêile leina leo eseng lona ngwana o tla iša pele ka xo tsoma leina leo eleng lona ka xolla. Xomme ke xona leina le tla hwetšwa ka ditaola. Xomme xe ngwana a lla xothwe o sobixwa ke badimo. Xomme xo soba ke xo thšipa. Xomme sa matho xo kxethlwa leina le leng le le leng mo melokong ye mebedi. Xe mosadi a thomile a tšia lebaka le le lêlêlê xo ima o tla rêêlwa ngwana wa xaxwe leina ke ngaka yeo e

Ser 634

19. mo alafilexo xe a tla ima. Xe ngwana ele wa xo belexwa ka moraxo xa dikotsi tsa xo hwelwa xa mosadi xona ngwana o tla bitšwa mabu. Ke xore xa se motho o tla hwa byalo ka ba bang. Leina la ngwana le rewa pele xa dihlatse eleng basadi bao batlileng xo nthša mosadi ~~xxx~~ ntlong.

~~xxx~~ Leina le ka reollwa xe ditaola di sa dumele leo le reilwexo. Leina le a laolwa xore batho ba be nnete xo se sêê leina le šele. Leina la pele le a lotwa bophelo kamoka bya motho. Xe ngwana ele yo ~~xx~~ moxolo xomme a bolotšwe a ka rewa maina a mafsa. Xomme a mangwe ke ao motho a e thetaxo ka ona xe ele lesoxana xoba mothepa. Maina a kxodišano ~~xxxx~~ ke a o a tšwelexo dihlokong xoba ditaoleng. Xomme maina a a xodišwa kudu ke batswadi ba bana. Xaele kxodišo ya bana ka nnoši, ke ~~xxxx~~ maina a mafsa. Mphatho o mong le o mong e tsebana kudu kudu. Xomme

20. xape kxodišano le lerato ke le lexolo. Mphathô o moxolo xa o a dumelelwa xo dira se xwera le mphathô wo monyane xo wona. Xe xo ka hwetšwa mphatho wo moxolo o dira sexwera le mphathô o ka fase xo ona ke kxôbôšô ya mphatho wo moxolo. Tlwašlanô maxareng a mosadi wa monna yo mong e xona xo monna yo mong ka baka la mphatho. Xe monna ele moeng sa nhla o tla kxopelwa mphatho ke bao a ba êtêšêxo. Ke xore ba tle ba tsebe xore a bexwe madulong e mphatho wa xaxwe wa moo a êtêšêng xona. Ka mamotaxa.

Byana

21. Bana pele xa xe ba xodile ba hlwa ba raloka letsatši kamoka. Xomme xa xo modirô wo ba o fiwaxo xe e se xobapala fela. Xomme papalo tša bana ke tše ntsi. Xomme o tla hwetša basetsana le bašimane ba bapala xa tee le xe baile ka dihlophana tša xo kxethôlôxana.

- Mo papalong bašimane ba bapala ka ~~xax~~ xo axa mengwa kwana le mašakana. Basetšana bona ba bapala xo šila le xo setla le xo apea. Moxong le xo xa metse a o dinoka eleng bona ka nnoši. Xomme xape mo xo bašimane xo tla ba lebanna le masoxana a o a nyadišwaxo ke bao xo thwexo ke ba kxalabye. Ba kxalabye ke bao ba thopilexo basadi ka n le le xo nyadišwa xe xo fihlwa lepatlelong la thaloko. Mosadi yo a ~~zixi~~ thopilwexo wa mathomo ena o tla thopa basetsana ba bang xoba bana ba xaxwe. Xe monna a feditše ngwako o tla dula xona le bana ba xaxwe. Xe xo fedile thopo ya basadi le bana xo tla dira xore basetsana bao eleng
22. bana ba nyalwe ke masoxana a o eleng bana ka xa thopo ya bana e dirwa xodimo xa bašimane le basetsana. Thuto ye kxolo mo ngwaneng ke ya xo rutwa ke batswadi xo romexa. Ngwana o rutwa xo roma ke mang le mang mo naxeng. Xomme thuto ye ngwe ya ngwana ke di nonnwa ne tše di rutwaxo bana xe letsatsi le diketše. Le dithai di rutwa ka yona nako yeo. Xomme thuto ye e dirwa ke ba baxolo ba moloko. Xomme dinonnwane di ruta ngwana xo botexa ka xe tše dingwe di dirwa ka se swanethšo sa bana ba lekanaxo le bona. Dinonnwane tše ntši di anexwa ka m motho yo a bitšwaxo temamoxolo. Temamoxolo ke phôfôlô yco e ka metšaxo batho ba naxa kamoka xoba banne xe ba xana xo romirwa. Xe ngwana a kwele xe ngwana yo mong a medilšwe ke lemamoxolo ka xo se botexe xo ba baxolo ke x na ena o tla le ka xo se xane xe a rongwa ke ba baxolo.
23. Dithuto tše di tšwa xo baxwera le xo ba baxolo ba môlôko. Xe ba sešo ya ba masoxana le xoba methapa xa ba rutwi tša banna le basadi. Xo z xola xe lesoxana xo bonwa ka melero elešo ka xo phura serôkôlô. Serokolo ke sehlae sa xo nkxa.

Ser 634

Byalo banna ba tla molaya xore a se sa raloka ka basetsana xobane a ka dira mola o. Xaele mosetsana o tla tsebywa ke basadi xore o xodile ke xona a lokelwe ka ntlong xore a e pelelwe. Mo ke pelelong o tla rutwa bosadi ke basadi. Ke mothepa o o pelelwa elexo xo bina xo ka fetša beke xoba beke tše pedi. Mosoxana xa dule thôkô. Xaele mothepa o dula ntlong moo xo sa tseneng monna. Mosetsana xe a tšwa xona o tla tšwa ele motho yo moswa yo a sa swanelwaxo xo bonwa ke banna, le masoxana. Mhlang o mothepa o tšwaxo ntlong xo tla ba monyanya wo moxelo. Ke xona xo tla dirwa mabyalwa a mantši eo a za

24. laolwaxo ke basadi fela. Mosetsana xe ale ngwakong o rutwa xo thšaba xo kxomana le masoxana ka xe a ka ima. Xape o swanetše xo tšeba xore kxolo ya xaxwe e mo weditse bosading. Xe a tšwele xona o tsebywa ke batho kamoka xore byale ona le bosadi byalo ka mosoxana xe ka serokolo a tsebywa xobane ona le bonna. Bonna xoba basadi ke hla mo xo ba babedi yeo banexo ba sa e tsebe xe e sale ba banyane. Xe mosetsana a tšwele ntlong o tla fetša matšatši sefahleho sa xaxwe se sa bonwe ke banna xoba ~~maxx~~ masoxana xore ba nthše dimpho. x tša xo tseba xoba ke g fahloxo x sa mosadi. Xape mosetsana o tla tlotšwa tsôko le diaparo tše šele. Xomme ka moraxo a išwe nokengx xore a hlape xomme a boele a bolele le banna le ~~xxx~~ masoxana. Byalo mosetsana o swanetše xo bona moriri wa xaxwe o tloditšwe tšôko ka mehla. Xomme mosetsana o na le tokelo ya xo nyalwa xe a bolotše, e se

25. sale mohlakane xoba sôboro la mosadi. Le lesoxana le lona le swanetše xo nyala xe e se le soboro.

Tlwaelano maxareng a masoxana le basetsana ke xo kxethana elexo xo dira se xwera. Xomme ba hlakana kamo ba rataxo dikošeng. Masoxana le methepa ke batho bao ba phelaxo ka hlakano ka mehla le ka maxaeng le menyanyeng ye mengwe byalo ke xo upa nonyana le

- menyanyeng ya sethšaba. Basetsana ba dumelelwa xo robala ntlong e tee le masoxana xo se poifo. Masoxana banthša sa kxethano le basetsana xore ba tsebye ke batswadi ba basetsana. Mosoxana xe a kxethile xoba a tlabotše mothepa o swanetše xo íša selo se byalo ka serotwana xoba lehô le tše ding tše byalo xore atsebe ke batswadi ba mosetsana. Xomme mosetsana a nthše leseka xoba pheta. Mo xong a dire byalwa a bo íše xa xabo
26. mosoxana xore ba tsebe xore ke mottabo wa morwa bona. Kxethano e fela ka xe lesoxana le ka nyala yo mong xoba mosetsana xe a ka ferexwe ke soxana leo le sa ratexo tša kxethano fela. Xomme kxethano ke setlemo sa boxwera fela. Xomme mo xong kxethano e fetoxa tšiano xare xa mothepa le mosoxana. Xe mosoxana a kxethile mosetsana o mošomela mešomo ~~xm~~ byalo ka monna xo mosadi. Xe mothepa o nyetšwe ke mosoxana yo mong ka moraxo xa kxethano mosoxana wa kxethano xa tsome di senyaxalelo tša xaxwe xo batswadi ba mothepa. Xomme seo se dirwa ke kwano yeo e dirilwexo tšatsing la mathomo xe mosoxana a itsibiša xo batswadi ba mothepa, Xomme bona sa mathomo ba swanetše xo botšiša mosetsana xoba kxetho ke ya mohuta o fe. Xeêle ya botlabo xona ke ya thaloko. Xomme se nthšixwaxo ke mosoxana xa se motho xo fa mothepa.
27. Xe xo ka direxa kotsi xare xa mosetsana le mosoxana mo kxethanong ya bona xona mosoxana o swanetše xo monyala xoba a lefišwe xe a sena sa xo fetša motheko. Xe lesoxana le sena matlabo xa le hlompixwe ke ba xwera ba lona. Xomme xape xo b alo le xo mosetsana. Xe xo ka hwetšwa xoba mothepa o tloketšwe o le noši xare xa ~~phx~~ mphatho wa xaxwe xona xo tlo šupa xoba batswadi bamothepa ke ~~xxxx~~ baloi. Ke xona xo tla ba thata xonyalwa. Xape seo se direxa le xo mosoxana. Kxethano ya boxwera e dirwa ke mosetsana xoba mosoxana. Ke xore mothepa o ka thoma pele xo kxetha lesoxana xoba lesoxana la thoma pele.

Ser 634

K34/33

27 cont. Xomme kxetho ye byalo e šupa x ba xa se kwana ya mafelelo
xo mothepa xoba xo lesoxana. Kxethano xa e dumelele monna
wa xo nyala xz xoba mosadi wa xo nyadiwa.

END. S. 634.